

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NEZAVISNI ODBOR
APLIKACIONI OBRAZAC**

**Za prijavu na ponovni Javni konkurs za direktora/zamjenika direktora
Federalne uprave policije**

(zaokružiti za koju poziciju se vrši prijava)

- **Direktor Federalne uprave policije**
- **Zamjenik direktora Federalne uprave policije**

Lični podaci

Prezime i ime:	
Ime oca:	
Datum rođenja:	
Mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	
Nacionalnost:	
Adresa stanovanja:	
Broj telefona:	
E-mail adresa:	

Edukacija i obuke

Škola, Univerzitet itd.	Datumi pohađanja	
	od	do

Vrste priznanja, pohvale i nagrade

Period

Poznavanje jezika	Govor	Čitanje	Pisanje
Napomena: Molimo Vas da ocjenite svoj nivo poznavanja jezika na slijedeći način: 1 = slabo; 5 = tečno			
Engleski			
<i>Drugi (navedite ispod)</i>			

Poznavanje informacionih tehnologija	Ocjena	Kvalifikacije koje posjedujem
Napomena: Molimo Vas da ocjenite svoj nivo poznavanja rada sa IT kako slijedi: 1 = osnovno; 5 = odlično		
MS Office		
Internet		
e-mail		

Radno iskustvo i čin

Ime i adresa vašeg poslodavca	Datumi		Pozicija i opis poslova koje ste obavljali
	Od	Do	

Zainteresovanost i motivacija

Molimo Vas da u ne više od 250 riječi opišete zašto ste zainteresovani da se kandidirate za direktora/
zamjenika Federalne uprave policije

--

Preporuke

Molimo Vas navedite kontakt detalje dvije osobe, sa kojima niste u srodstvu, koji mogu svjedočiti o vašoj podobnosti za direktora/ zamjenika Federalne uprave policije

	Preporuka 1	Preporuka 2
Ime:		
Pozicija:		
Adresa:		
Telefon:		
e-mail:		

Izjava

Izjavljujem da su informacije koje sam naveo u ovom formularu u potpunosti tačne. Razumijem da bilo koja netačna izjava koju dam može rezultirati odbijanjem moje aplikacije.

Potpis:	
Datum:	